

**SLOŽENO STANJE** Jasmina Džumhur, pravni ekspert i ombudsman

# Poštuju li se u BiH ljudska prava

Postoje različite manjine, ne samo po osnovu nacionalne i etničke pripadnosti nego i po osnovu spolne, rodne pripadnosti • Širiti stepen tolerancije • Postignut značajan napredak kada su u pitanju prava Roma

Bosna i Hercegovina je ratificirala sve glavne evropske i međunarodne instrumente o ljudskim pravima, od kojih je većina uvrštena u Ustav BiH. Međutim, kako se navodi u posljednjem izveštaju Evropske komisije o našoj zemlji, Bosna i Hercegovina još nije poduzela nikakve korake u usvajanju sveobuhvatnog okvira politike o promociji i uživanju ljudskih prava, uključujući cjelodržavne strategije o ljudskim pravima, nediskriminaciji i zaštiti manjina.

- Shodno tome, zaštita ljudskih prava i dalje je neujednačena širom zemlje. BiH još treba izmijeniti Zakon o ombudsmanu za ljudska prava kako bi se poboljšale nezavisnost i efikasnost ovog tijela i odredile ga kao nacionalni preventivni mehanizam protiv mučenja i zlostavljanja, što je međunarodna obaveza zemlje. Što se tiče pomirenja, Bosni i Hercegovini još nedostaje cjelodržavni politički okvir za bavljenje nasiljem prošlosti, uključujući cjelodržavnu strategiju o tranzicionej pravdi. Politički lideri su nastavili da



Džumhur: Međunarodna obaveza zemlje

se bave historijskim revolucionizmom, uključujući poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca, također osporavajući utvrđene činjenice i nezavisnost ili nepristrasnost međunarodnih i domaćih sudova - navodi se u izveštaju.

## Prava Roma

Kako u razgovoru za „Avaz“ ističe Jasmina

## Početi od sebe

Džumhur je navela šta mi kao društvo trebamo uraditi u narednom periodu.

- Jedno je generalno što su naše obaveze kao države BiH koje smo prihvatali ratifikacijom konvencija. Znači, sve preporuke UN tijela, preporuka Vijeća Evrope, ali i presuda Evropskog suda su okvir gdje treba da uradimo akcioni plan za ljudska prava unutar kojeg će se posebna pažnja posvetiti unapređenju položaja manjina.

Drugi značajan segment koji se veže za međunarodne obaveze je pitanje prevencije koja se treba raditi kroz promociju ljudskih prava promjenom kroz nastavne kurikulume u školama u vezi s tolerancijom,

ali je teško nešto takvo provesti u državi u kojoj još imamo dvije škole pod jednim krovom i gdje je prisutna segregacija. Tokom odrastanja mi djeci učimo odvajajući i drugačijem treiranju, i tako dalje. Znači, veoma je važno da svako od nas pojedinačno razvija taj stepen tolerancije prema drugom i drugačijem, da uči o drugom i drugačijem, drugim kulturnama, religijama, jer samo nas to može dovesti bliže ka zajedničkom životu i unapređenju za prostor koji dijelimo. To nije samo teritorija, to je i pravni okvir, kulturno-ističku situaciju treba unaprijediti, ali svaki pojedinc treba ulagati i početi od sebe - zaključila je Džumhur.

## 14 ključnih prioriteta

Podsećamo, naša zemlja je dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji u decembru prošle godine. Jedan od 14 ključnih prioriteta je i osiguranje jednakosti i nediskriminacije građana, posebno postupanje prema presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu "Sejdžić i Finci". Također, potrebno je poduzeti

konkretnе korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo nasiljede rata, kao i jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguranjem provedbe zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti.

- Propisi koji garantiraju rodnu ravnopravnost u BiH su poprilično uskladeni s evropskim

zaštićeni Zakonom o zabranjenoj diskriminaciji.

Kada su u pitanju prava LGBTIQ zajednice, Vijeće ministara je u julu 2022. godine usvojilo Akcioni plan o pravima lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih, interseksualnih i queer (LGBTIQ) osoba (LGBTIQ) koji je napravljen 2020. godine.

Džumhur ističe da je ovogodišnja Parada ponosa koja je održana u Sarajevu pokazala da se povećava stepen razumijevanja i shvatnje da svako ima pravo da uživa svoja prava, uključujući pitanje izražavanja bez obzira na to kojoj grupaciji pripada.

- Taj stepen tolerancije treba širiti s vjerom da je takvo pravo moguće uživati i u drugim grado-

Džumhur, pravni ekspert i ombudsman za ljudska prava BiH, u našoj zemlji se često manjina posmatra isključivo kroz perspektivu 17 nacionalnih manjina da se time manjina definira u užem smislu.

- Međutim, u BiH postoje različite manjine, ne samo po osnovu nacionalne i etničke pripadnosti nego i po osnovu spolne, rodne pripadnosti. Generalno, kada posmatramo, stanje ljudskih prava u BiH je veoma složeno, na što ukazuju i UN komiteti - kazala nam je Džumhur.

Iako se u izveštaju Evropske komisije navodi da su Romi najugroženija manjina i u najepovoljnijem položaju, Džumhur ističe da je u prethodnom periodu postignut

značajan napredak na tom polju.

- Značajan napredak možemo reći da je забиљежен u oblastima unapređenja prava Roma, ali isključivo vodenim činjenicom da se BiH aktivno uključila u rješavanje ovog problema. Povlačenjem određenih sredstava došlo je do unapređenja u stambenom zbrinjavanju, zatim u povećanju broja učenika u školama, ali i to je i dalje nedovoljno u odnosu na stepen isključenosti romske populacije u proteklom periodu - pojasnila je.

## Afirmativne mjere

Važno je napomenuti da su kao jedna od 17 zvanično priznatih nacionalnih manjina Romi

vima BiH, ne samo u Sarajevu. Znači, definitivno, pitanje prava manjina treba se posmatrati u kontekstu cjelokupnog stanja ljudskih prava, gdje dodatne mjere moraju ujvijek biti u odnosu na manjinu, na što nas obavezuje i Zakon o zabranjenoj diskriminaciji, koji zahtijeva od vlasti da uvedu afirmativne mjere.

U narodu to često kažu "pozitivna diskriminacija", diskriminacija je sama po sebi toliko negativna da ona ne može biti pozitivna. To se zovu afirmativne mjere koje se uvode za unapređenje položaja određenih grupacija koje su zbog svoje pripadnosti određeni period bili isključeni iz pristupa pravima - istakla je Džumhur.

H. JAVOR-IBRAHIMBEGOVIĆ